



Nsakrae a Ereba Wɔ Temanmufɔɔ Sikatua Mu

Hye No Nso: Saa nsem yi ye daadaa nkyerekyerɛ na enye mmara mu afotu

Wɔde nsakrae a wɔayɛ wɔ mmara a ɛfa temanmufɔɔ sikatua ho no too dwa Kitawonsa 20, 2026. **Seesei no, bere a eye ntem sen biara a nsakrae a wɔahye ho nyansa no betumi afi ase adi dwuma ne Ebo 18, 2026.** Yesre se hye no nsow se, saa da no betumi asesa se asennibea no kye anaase esiw mmara no kwan a.

Yede nsem a ɛfata beye nwinnde ahorow nyinaa foforo bere a akwankyerɛ a ɛfa senea wɔde nsakrae a wɔahye ho nyansa yi bedi dwuma no wɔde beto dwa no.



Se wope nsem pii, na wope se wo ne mmara ho adwumadifoɔ a wɔgye wɔn di no di nkitaho a, yesre wo frɛ Amrado Ofese a Ehwɛ Atukɔtenafo Nsem (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA) fon nɔm a wontua hwee na eye kokoam de wɔ **1-800-354-0365** so.

1. Den na asemfua “temanmufɔɔ sikatua” kyerɛ?



“Temanmufɔɔ sikatua” (public charge) ye gyinaesi a aban a ɛwɔ ɔman no mu betumi asi bere a obi hia green kaad ne/anaase visa ahorow bi no. Sɛ gyinaesi yi fã biako no, aban a ɛwɔ ɔman no mu no susuw ɔmanfo mfaso ahorow bi a otubrafo bi anya ho.

Bio nso, aban a ɛwɔ ɔman no mu no susuw nneema afoforo te se wo mfe, w'akwahosan, w'abusua tebea, akatua a monya se abusua, sikasem tebea, ne wo nhomasua ne w'ahokokwaw ho.



Wɔate “temanmufɔɔ sikatua” ase mpen pii se ɛkyere obi a ɔde ne ho to aban a ɛwɔ ɔman no mu so titiriw de hwehwe honam fam ahiade atitiriw.



Se aban a ɛwɔ ɔman no mu no hu se woye “temanmufɔɔ sikatua” nipa a, wobetumi apow se wɔbema wo green kaad/visa.



**Temanmufɔɔ sikatua schwe no mfa atubrafoɔ nyinaa ho.
Se wope nsem pii a, kɔ ɔfã 5.**

2. Nsakrae a ebetumi aba wɔ temanmufoɔ sikatua nhwehwɛmu nhyehyɛ no mu:

Saa bere yi, nnyae ɔmanfo mfaso anaa Kurow no mu nnnwuma a wuhia no a wode bedi dwuma a wo ne mmarammfo a wogyɛ no di nkasa ansa.

Sɛ wopɛ nsem pii, na wopɛ sɛ wo ne mmara ho adwumadifoɔ a wɔgyɛ wɔn di no di nkitaho a, yesɛ wo frɛ Amrado Ɔfese a ɛhwɛ Atukɔtenafo Nsem (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA) fon nɔm a wontua hwee na ɛyɛ kokoam de wɔ **1-800-354-0365** so.

Kasa nkyerɛase dwumadie ahorow wɔ hɔ wɔ kasa 200+ mu.

Mmara a ɛwɔ hɔ Seesei	Mmara Foforo No
Seesei, aban a ɛwɔ ɔman no mu no susuw sika mmoa ahorow bi a wobɛnya nkutoo ho, a nea ɛka ho ne Mmoa Sikatua (Supplemental Security Income, SSI) ne Bere Tiaa Mu Ahiafoɔ Mmusua Mmoa (Temporary Assistance for Needy Families, TANF), ne asoɛ a aban de sika boa ma wɔhwɛ wɔn bere tenten, te sɛ nkwaakora ne mmerewa fie no, nea wɔde besi gyinae sɛ ebia woyɛ "temanmufoɔ sikatua" nipa anaa.	- Mmara foforo yi nnya nyɛ adwuma. Sɛ nsakrae no ye adwuma a, aban a ɛwɔ ɔman no mu no betumi asusu sɛdɛe wɔde ɔman, mantam anaa mpɔtam hɔ ɔmanfoɔ mfasoɔ biara a edin "nea egyina akatua so" ("means-tested") fata no bedi dwuma bere a wɔrehwɛ wo akwammisa krataa a wode hwehwɛ green kaad/visa no mu. - Mpɛn pii no aban a ɛwɔ ɔman no mu no te ɔmanfo mfaso a ɛyɛ "nea egyina akatua so" ase sɛ ɛkyerɛ nhyehyɛ anaa mfaso horow a wonya bere a wo fata a wofata no gyina w'ankorankoro anaa abusua sika/akatua so. - Ebia aban a ɛwɔ ɔman no mu no beko so asusuw nneɛma te sɛ wo mfe, akwahosan, abusua tebea, w'abusua mu sika/akatua, sikasɛm tebea, ne wo nhomasua ne wo nimdɛɛ ho, wɔ temanmufoɔ sikatua nhwehwɛmu mu.

Aban a ɛwɔ ɔman no mu no ayɛ nhyehyɛ sɛ wɔde akwankyerɛ foforo bɛma wɔ sɛnea wɔde mmara yi bedi dwuma ho. Wɔnnya nyii akwankyerɛ yi adi. Yɛde nsem a ɛho hia nyinaa bɛhyɛ mu sɛ ɛba nkoa a.

3. Sɛ manya mfaso horow bere bi a atwam nanso me nsa nka no nnɛ a, so adeyɛ foforo no betumi aka me?

- Aban a ɛwɔ ɔman no mu no betumi asusu sika mu mfasoɔ a wɔde bedi dwuma anaa bere tenten mu ɔhwɛ wɔ asoɛɛ bi mu a aban fa ho ka, wɔ wɔn temanmufoɔ sikatua nhwehwɛmu **mu ɛmfa ho bere a wo nsa kaa mfasoɔ/mmoa no.**
- Mmara foforo no remma aban no nsusuw sɛnea wɔde **ɔmanfo mfaso afoforo dodow no ara a wonyae ansa na mmara no refi ase adi dwuma no ho.**
- Sɛ seesei worennya "nea egyina sikatua so ɔmanfoɔ mfasoɔ" (sɛdɛe wɔakyɛɛkyɛɛ mu wɔ ɔfa 2) a, aban a ɛwɔ ɔman no mu no betumi abu saa mfasoɔ no sɛ ne public charge nhwehwɛmu no fã **sɛ woko so nya wɔ bere a mmara no fi aseɛ ye adwuma akyi a.** Saa da yi betumi aba ntɛm te sɛ ɛbo 18, 2026, nanso ebetumi asesa.

Saa bere yi, nnyae ɔmanfo mfaso anaa Kurow no mu nnnwuma a wuhia no a wode bedi dwuma a wo ne mmarammfo a wogyɛ no di nkasa ansa.

4. Sɛ me ba anaa m'abusua muni bi anya ɔmanfo mfaso anaase ɔrenya a, so ɛno betumi ako atia me?

- Nhyehyɛ foforo no mma adwumayɛfoɔ kwan sɛ wobegyina mfasoɔ ahorow a won a wohwe won nya NKOOA so nnsi public charge ho gyinae.
- Ebia adwumayɛfoɔ no besusuw sika a wone wo fiefoɔ nya ho wo bere a nea wohwe no de mfaso horow dii dwuma anaase onyaa no.
- Yɛbɛyɛ nsem yi mu nsakrae bere a yɛrenya nsem pii fa sɛdɛɛ aban a ɛwo ɔman no mu no besusu mfasoɔ a won a wohwe won no de di dwuma no ho.
- Saa bere yi, nnyae ɔmanfoɔ mfasoɔ anaa Kuropɔn mu nnwuma a wo anaa w'abusua muni hia a wode bedi dwuma bere a wone mmaramfo a wowo ne mu aphotosoɔ nkasae.

5. Henanom na mmara yi fa won ho? Henanom na mmara yi mfa won ho?



Public charge mmara no mfa nea edidi so yi ho:

- ✗ Nnipa a wɔwɔ green kaad dedaw na wɔreyɛ no foforo;
- ✗ Nnipa a wɔrehwehwe U.S. citizenship (wɔpɛ sɛ wɔyɛ ɔman ba);
- ✗ U.S. ɔman mma, a atubrafo mma a wɔyɛ U.S. ɔman mma ka ho;
- ✗ Nnipa a wɔrebisa green kaad denam nnipa mmɔa ahobammɔ ahorow bi so, te sɛ guankɔbea hwehwefoɔ, aguanfo, T visa (wɔn a wɔatɔn wɔn), U visa (wɔn a wɔyɛ wɔn wɔn), Awurukasɛm a Wɔyɛ Tia Mmaa Mmara (Violence Against Women Act, VAWA) a wɔde kɔdan, U.S. Asraafo Kuw mufo ne wɔn a wɔhwe wɔn, ne Mmabun a wɔwɔ Special Immigrant Juvenile Status



Public charge mmara no fa eyinom ho:

- ✓ Nnipa a wɔrepɛ green kaad ne/anaase visa ahorow bi a nea ɛka ho ne nanso ɛnyɛ ne nyinaa;
- ✓ Nea ɛfa Abusua Ho (U.S. ɔman mma abusuafo binom, Mmara mu Afeboɔ Asetena (Legal Permanent Residents, LPRs) abusuafo binom)
- ✓ Nea ɛfa Adwuma Ho (adwumayɛfo a wɔde wɔn di kan, adwumayɛfo a wɔn ho akokwaw, abenfo, adwumayɛfo afoforo)
- ✓ Diversity visa atubrafo ne S visa ahorow (adanseni/nea onim nsem no)

Ɛsɛ sɛ nnipa a wɔwɔ saa ɔfa yi mu hwehwe mmara mu afotuo ntɛm ara, a MOIA Atukɔtenafo Mmara mu Mmɔa Nɔma a ɛwo 1-800-354-0365 ka ho.

Hwe yiye wɔ won a wɔyɛ won ho sɛ Atubrafo Mmara Dwumadie Adwumayɛfoɔ ho

Hwe yiye wɔ nsem a ɛnyɛ nokware ne nseku ho, efise nnaadaa dwumadi kɔ soro wɔ mmere a mmara mu adwene ntumi nsi pi ho. Ɛtɔ mmere bi a ɔmanfo ɔdansefo ne mmaramfo afoforo de afotu a ɛnyɛ nokware ama anaase wɔabɔ won a wɔrehwehwe mmɔa wɔ saa mmere yi mu no apoo.

Ɛmfa ho sɛnea wo atubrafo gyinabea te no, wowo hokwan ahorow. Sɛ wuhu skam bi a, kɔ nyc.gov/consumers anaa frɛ 311 na fa nsem kɔdan Dwumadieba a Ɛhwe Adetɔfo ne Adwumayɛfo Ahobammɔ So (Department of Consumer and Worker Protection). Kasa nkyerɛase dwumadie ahorow wɔ ho.

Hu Nea Ɛsɛ Sɛ Wohwɛ No Yiye No

Susuw nea Ɛsɛ sɛ wohwɛ no yiye a edidi so yi ho, a ɛyɛ nneɛma a ɛtaa kyere sɛ ebia worehyia atubrafo ho dwumadie ho skam. Bere a onipa a wone no hyia no:

- ▶ De mmara mu afutuo ma nanso ɔnye mmaranimfo
- ▶ Ɔmpɛ sɛ ohyia wo anim ne anim
- ▶ Ɔgye Paypal, Venmo anaa Cash App nkoa
- ▶ Ɔgye sika fa aban kratasin ahorow a wontua ho ka ho
- ▶ Ɔmfa ne nsa nhyɛ apam ase
- ▶ Ɔhyɛ bɔ sɛ wobɛnya mmuaɛɛ no ntɛm
- ▶ Ɔka sɛ fa wo nsa hyɛ kratasin a hwee nni so ase

Saa bere yi, nnyae ɔmanfo mfaso anaa Kurow no mu nnwuma a wuhia no a wode bedi dwuma a wo ne mmaranimfo a wogyɛ no di nkasa ansa. Sɛ wopɛ nsem pii a, yɛsrɛ wo frɛ MOIA Atukɔtena ho Mmara mu Mmoa Nɔma a wontua hwee na ɛyɛ kokoam de wɔ 1-800-354-0365 so. Kasa nkyerɛase dwumadie ahorow wɔ ho.